

t37_cqc_the3

(TMPc9Ld3ftBzLqQDg3rJh47AUQqLSgxSE4t)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r5_cqc_the3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k11_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_cqc_the3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) &\Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k2_qc_lang1 \\ X0) (k3_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (r5_cqc_the3 X0 (k11_cqc_lang X0 X2 X1) X1))) \\ (1) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) &\Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (((r5_cqc_the3 X0 X1 X2) \wedge (r5_cqc_the3 X0 \\ X2 X3)) \Rightarrow (r5_cqc_the3 X0 X1 X3)))))) \\ (2) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1))) \\ (3) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_qc_lang1 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_cqc_lang X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) &\Rightarrow (m1_subset_1 (k3_qc_lang1 X0) (k1_zfmisc_1 \\ (k2_qc_lang1 X0))) \\ (6) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow & (m1_subset_1\ (k3_cqc_lang\ X0)\ (k1_zfmisc_1 \\ & (k9_qc_lang1\ X0))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1\ X0) \wedge & ((m1_subset_1 \\ X1\ (k3_qc_lang1\ X0)) \wedge & (m1_subset_1\ X2\ (k3_cqc_lang\ X0)))) \Rightarrow \\ & (m2_subset_1\ (k11_cqc_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9_qc_lang1\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow & (\forall X1.(m2_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow ((r5_cqc_the3\ X0\ X1\ X2) \Leftrightarrow \\ & ((r1_cqc_the3\ X0\ X2\ X1) \wedge (r1_cqc_the3\ X0\ X1\ X2)))))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(v1_xboole_0\ X0) \Rightarrow & (\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1 \\ X0)) \Rightarrow (v1_xboole_0\ X1)) \end{aligned} \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1\ X0) \Rightarrow & (\forall X1.(m2_subset_1\ X1\ (k9_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1\ X2\ (k9_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_cqc_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1\ X3\ (k2_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m2_subset_1\ X4\ (k2_qc_lang1 \\ X0)\ (k3_qc_lang1\ X0)) \Rightarrow ((r5_cqc_the3\ X0\ X1\ X2) \Rightarrow (r5_cqc_the3\ X0 \\ & (k11_cqc_lang\ X0\ X3\ X1)\ (k11_cqc_lang\ X0\ X4\ X2))))))) \end{aligned}$$